

basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

MOPHATO 12

SETSWANA PUOTLALELETSO YA BOBEDI (SAL)

PAMPIRI YA BOBEDI (P2)

NGWANAITSELE 2012

MEMORANTAMO

MADUO: 80

Memorantamo o, o na le ditsebe di le 11.

KAROLO YA A: RUBORIKI YA TSHEKATSHEKO YA GO TSHWAYA TLHAMO (40)


	Khoutu: 7 Phithhelelo ka dinaledi	Khoutu: 6 Phithhelelo ka matsetseleko	Khoutu: 5 Phithhelelo e e tletseng	Khoutu: 4 Phithhelelo e e itumedisang	Khoutu: 3 Phithhelelo ka tekano	Khoutu: 2 Phithhelelo e e thaelang	Khoutu: 1 Ga a fitlhelela
DITENG LE IPAAKANYO (MADUO: 28)	80–100% 22½–28 -Diteng di matsetseleko le boithamedu jo bo kwa godimo. -Dikgopolo tse di tsibosang e bile di bontsha kgolo. -Ipaakanyo/maiteko a nthla a thagisa tlhamo e e nang diphoso e bile e kgathisa.	70–79% 20–22 -Diteng di supa boithamedu. -Dikgopolo di na le boikakanyetso e bile di kgathisa. -Ipaakanyo/maiteko a nthla a thagisa tlhamo e e bontshang kitso le go kgathisa.	60–69% 17–19½ -Diteng di maleba e bile di na le kgolagano e e rileng/segang. -Dikgopolo di a kgathisa le go usa pelo. -Ipaakanyo/maiteko a nthla a thagisa tlhamo e ntle e e kgathisang.	50–59% 14–16½ -Diteng di maleba e bile di tshwaragane sentle di a kgathisa e bile di ithametswe sentle. -Ipaakanyo/maiteko a nthla a thagisa tlhamo e e kgotsofatsang e bile e kgathisa.	40–49% 11–13½ -Diteng di magareng, thaelegile. -Go na le diphatho tsa kamano. -Dikgopolo di maleba. -Boithamedu jo bo rileng. -Ipaakanyo/maiteko a nthla a thagisa tlhamo e e lekaneng, e e kgathisang le go lomagana.	30–39% 8½–11 -Diteng go le gantsi ga di thaloganyege. -Ga go kgolagano ya ditha. -Dikgopolo tse di mmalwa e bile di boeleditswe. -Go sa lekaneng ga maemo a puotlaletso ya bobedi ntle le maiteko a nthla. -Thamo ga e a thagisiwa sentle.	0–29% 0–8 -Diteng ga di maleba gothhelele. -Ga go kamano. -Dikgopolo di gasagane le go boelediwa. -Ipaakanyo/maiteko a nthla a thagisa tlhamo e e sa lekaneng. -Thamo e e bokoa.
PUO, SETAELE LE GO TSEREGANYA (MADUO: 7)	6–7 -Puo le matshwao a puiso di dirisitswe ka tolamo. -Triso e e kgodisang ya dikapuo.	5–5½ -Puo le matshwao a puiso di lolame. -Thopho ya mafoko e siametsa temana. -Setaele, segalo le rejisetara di maleba le sethogo. -Bogolo ga go diphoso ka nthla ya go buisa gape le go siamisa.	4½ -Go na le bosupi jwa tirisopuo e e usang pelo. -Puo le matshwao a puiso di nepagetse. -Thopho ya mafoko e siametsa temana. -Setaele, segalo le rejisetara di siametsa sethogo. -Go le gantsi ga go na diphoso go ya ka go buisa gape le go siamisa.	3½–4 -Kitso e e rileng ya kgatelelo ya puo. -Puo e e bothofo, matshwao a puiso a lekane. -Thopho ya mafoko e e lekaneng. -Setaele, segalo le rejisetara di tsamaelana le dithokego tsa sethogo. -Go sa ntse go na le diphoso tse di mmalwa.	3 -Puo e e mo magareng, matshwao a puiso ga a dirisiwa ka nepo, fa gongwe a fosagetse. -Thopho ya mafoko e e sa reng sepe. -Setaele, segalo, rejisetara di thoka kgolagano. -Go na le diphoso.	2½ -Go na le diphoso tsa puo le matshwao a puiso. -Thopho ya mafoko e nnye. -Setaele, segalo, rejisetara ga di a lekana. -Go diphoso.	0–2 -Puo le matshwao a puiso di fosagetse gothhelele. -Thopho ya mafoko ga e a lekana. -Setaele, segalo le rejisetara di fosagetse gothhelele.

Kwalololo e lleditswe

Phetla

SFC
ML

KAGEGO (MADUO: 5)	4-5 -Go ikamanya gothelele le setlhogo. -Diteng di maleba tota. -Dipolelo, ditemana di tlhamilwe ka tsela e e kgodisang. -Boleele bo maleba le ditlhokego tsa tlhamo.	3½ -Go ikamanya thata le setlhogo. -Dipolelo le ditemana di tlhamilwe sentle. -Boleele ke jo bo lekaneng.	3 -Go ikamanya le setlhogo go go rileng. -Dipolelo le ditemana di tshwaragane sentle. -Boleele jo bo lekaneng.	2½ -Dintlha dingwe tse di tlokegang di tthagisitswe. -Dipolelo le ditemana di fosagetse mme tlhamo e na le tihaloganyo. -Boleele ke jo bo lekaneng.	2 -Bontsi jwa dintlha bo tthagisitswe. -Dipolelo, ditemana di ka ne di fosagetse fela tlhamo e na le tihaloganyo. -Boleele ke jo bo lekaneng.	1½ -Go tswa mo setlhogong ka dinako dingwe mme o sa kgone go latedisana dikakanyo, dipolelo le ditemana. -Boleele – tlhamo e telele/khutshwane thata.	0-1 -Go tswa mo setlhogong gothelele. -Dipolelo le ditemana di tlhakathakane. -Ga go na tatelano. -Boleele – tlhamo e telele/khutshwane thata.
----------------------	---	--	---	--	--	---	--



Kwalololo e ilediswe

Phetla

SPC
ML

KAROLO YA B: RUBORIKI YA GO TSHWAYA DIKWALO TSE DILEELE TSA TIRISANO (20)

Khouu 7: Phithhelelo ka dinaledi	Khouu 6: Phithhelelo ka matsetseleko	Khouu 5: Phithhelelo e e tletseng	Khouu 4: Phithhelelo e e itumedisang	Khouu 3: Phithhelelo ka tekano	Khouu 2: Phithhelelo e e tihaelang	Khouu 1: Ga a fithhelela
80–100% 11½–14 -Kitso e e manontlhotho ya dithokego tsa sethangwa. -Kwalo e e kwa godimo a sa tapoge sethogo. -Melaio ya kwalo ya sethangwa e dirisitse ka botlalo. -Kitso e e manontlhotho ya dithokego tsa sethangwa. -Kwalo e e kwa godimo a sa tapoge sethogo. -Melaio ya kwalo ya sethangwa e dirisitse ka botlalo. DITENG, TOMAGANO LE POPEGO (MADUO: 14)	70–79% 10–11 -Kitso e e kwa godimo ya dithokego tsa sethangwa. -Kwalo e e kwa godimo a sa tapoge sethogo. -Melaio ya kwalo ya sethangwa e dirisitse ka botlalo. -Kitso e e mo magareng ya sethangwa. -Kwalo e e maleba a tapogile go se nene. -Bogolo go na le ikamanyo le diteng le ditha tse di tshagetsang sethogo. -Tiriso e e tletseng ya melao ya sebopego se se thokegang.	60–69% 8½–9½ -Kitso e e mo magareng ya sethangwa. -Kwalo e e maleba a tapogile go se nene. -Bogolo go na le ikamanyo le diteng le ditha tse di tshagetsang sethogo. -Tiriso e e tletseng ya melao ya sebopego se se thokegang.	50–59% 7–8 -Kitso e e itekanetseng ya dithokego tsa sethangwa. -Kwalo e e itumedisang ya diteng le dikakanyo di tshagetsa sethogo.	40–49% 6–6½ -Kitso e e lekaneng ya dithokego tsa sethangwa. -Kwalo e e itumedisang ya diteng le dikakanyo di tshagetsa sethogo.	30–39% 4½–5½ -Kitso e e potlana ya dithokego tsa sethangwa. -Kwalo e e potlana e seng maleba ya diteng le dikakanyo di tshagetsa sethogo. -Tiriso e e potlana, e fosagetseng ya melao ya sebopego se se thokegang.	0–29% 0–4 -Go thoka kitso ya dithokego tsa sethangwa. -Ga go na tomagano ya diteng le dikakanyo. -Ditha tse di nnye tse di tshagetsang sethogo. -Ga go na tiriso ya melao ya sebopego se se thokegang.
5–6 -Tirisopuo e e nepagetseng e le mathagathaga. -Tlotlofoko e e kwa godimo e e maleba go tebo, baamogedi le bokao. -Thokego ya dipphoso morago ga puiso le go tseleganya. -Bolelele jo bo maleba. PUO, SETAELE LE GO TSELEGANYA (MADUO: 6)	4½ -E thamegile bontle ka nepagalo. -Tlotlofoko e e maleba go tebo, baamogedi le bokao. -Bogolo go se na dipphoso tse dintsi morago ga puiso le go tseleganya. -Bolelele jo bo maleba.	4 -E thamegile le go buisega bonolo. -Tlotlofoko e e maleba go tebo, baamogedi le bokao. -Setaele, segalo, rejseta ga e e maleba. Go se dipphoso tse dikalo morago ga puiso le go tseleganya. -Bolelele jo bo maleba.	3–3½ -Popogo e e lekaneng. -Dipphoso ga di kgoreletse kelelo. -Tlotlofoko e e lekaneng tebo, baamogedi le bokao. -Dipphoso tse di mmalwa morago ga puiso le go tseleganya. -Bolelele jo bo batlileng bo itekanela.	2½ -O lekile popogo, e na le dipphoso tse dinye. -Puo ga e ntsi e bile ga e a dirisetse tebo, baamogedi mmogo le bokao jwa potso. -Bolelele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane thata.	1 -Kagego ga e maleba e bile go boima go bona kelelo. -Tlotlofoko e thoka go phekolwa e bile ga e tsamaelane le tebo, baamogedi le bokao. -Setaele, segalo le rejsetara ga di maleba gothhelele. -Bolelele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane gaisa.	0–1½ -Kagego ga e maleba e bile go boima go bona kelelo. -Tlotlofoko e thoka go phekolwa tota e bile ga e tsamaelane le tebo, baamogedi le bokao. -Bolelele jo bo feteletseng kgotsa jo bokhutshwane go gaisa.

KAROLO YA C: RUBORIKI YA GO TSHWAYA DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO/TSA TSHUPETSO/ TSHEDIMOSETSO/PONO TSE DI DIRISANG MEKGWA E E FAROLOGANENG YA TLHAELETSANO (20)

	Khoutu 7: Phithhelelo ka dinaledi	Khoutu 6: Phithhelelo ka matsetseleko	Khoutu 5: Phithhelelo e e tletseng	Khoutu 4: Phithhelelo e e itumedisang	Khoutu 3: Phithhelelo ka tekano	Khoutu 2: Phithhelelo e e tlhangelang	Khoutu 1: Ga a fithhelela
DITENG, PAAKANYO LE SEBOPEGO	80–100% 11½–14 -Kitso e e anameng, e e kgethegileng ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha temogo e e tletseng ya bokao jo bo anameng fa a kwala. -Go kwala go go rupeletsweng, mothuti o tsweletsa go thomama, ga a rahe sekgwa. -Nyalelano e e tletseng ya diteng le dikakanyo, dithaloso tsa maemo a a kwa godimo di neetswe.	70–79% 10–11 -Kitso e e kgodisang ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha temogo e e anameng ya bokao mo dithangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala go go rupeletsweng – mothuti o tswelela go thomama, ga a rahe sekgwa. -Go nyalelana ga diteng le dikakanyo, dithaloso di neetswe, mme diteng tsothe di tshagetsa sethogo. -Bosupi iwa ipaakanyo/kgotsa ipaakanyetso ya kwalo ya sethangwa bo thagisitse sethangwa e e duleng diatla.	60–69% 8½–9½ -Kitso e e siameng ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha temogo ka kakaretso ya bokao mo dithangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala – mothuti o tsweletsa go thomama, a sa itemogele dikgoreletsi tse di masisi. -Go le gantsi nyalelano ya diteng le dikakanyo, dithaloso di neetswe, mme diteng tse dintsi di tshagetsa sethogo. -Bopaki iwa ipaakanyetso ya kwalo ya sethangwa ipaakanyetso ya kwalo ya sethangwa bo thagisitse sethangwa e e kgathisang.	50–59% 7–8 -Kitso e e lekaneng ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha temogo ngwe ya bokao mo dithangweng tse dintsi fa a kwala ditiro. -Go kwala – mothuti o ratha sekgwa, fela se, ga se kgoreletse matlhom a tiro ka kakaretso. -Nyalelano e e itumedisang ya diteng le dikakanyo, diteng dingwe di tshagetsa sethogo. -Bosupi iwa ipaakanyo le/kgotsa ipaakanyetso ya kwalo ya sethangwa bo thagisitse sethangwa e e kgotsotatsang.	40–49% 6–6½ -Kitso e e mo magareng ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha thaelo e e rileng ya kitso ya bokao mo dithangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala – mothuti o ratha sekgwa, bokao ga bo thabosege fa gongwe. -Nyalelano e e magareng ya diteng le dikakanyo. Diteng dingwe di tshagetsa sethogo. -Bosupi iwa ipaakanyo/ kgotsa ipaakanyetso ya sethangwa e e lebegang bo thagisitse sethangwa ka tekano le nyalelano.	30–39% 4½–5½ -Kitso e e tlhangelang ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha thaelo ya kitso ya bokao mo dithangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala – mothuti o ratha sekgwa, bokao ga bo tlhagelele. -Nyalelano ya diteng le dikakanyo. Go le gantsi e a thaela. -Diteng tse di mmalwa di tshagetsa sethogo. -Tiro ga e mo maamong a selekanyo sa Puo e e tlhokegang, le fa tota a ipaakantse.	0–29% 0–4 -Ga go kitso ya dithokego tsa sethangwa. -Bontsha go thoka kitso gothhelele ya bokao mo dithangweng fa a kwala ditiro. -Go kwala – mothuti o ratha sekgwa, bokao ga bo tlhagelele. -Nyalelano ya diteng tse di mmalwa tse di tshagetsang sethogo. -Ipaakanyo/kwalo e e sa itumediseng ya sethangwa. Thagiso e e bokoa ya sethangwa.


MADUO: 14

Kwalolole e ileditswe

Phetla

SFC
ML

<p>PUO, SETAELE LE BOSUPI JWA PALO (MADUO: 6)</p>	<p>5-6</p> <p>-Thagiso ya maemo a a kwa godimo ya melao e e maleba ya popego ya sethangwa. -Thutapuo mo sethangweng e nepagetse e bile e agegile ka bontle jo bo gaisang. -Tlotlofoko e e humileng, e le maleba mo maithomong, baamogeding le mo bokaong. -Setaele, segalo le tirisopuo di maleba go gaisa. -Sethangwa se lebea se se na diphoso morago ga go buisiwa gape le go thothlwa diphoso. -Boleele bo nepagetse.</p>	<p>4½</p> <p>-Melao e e thokegang ya popego ya sethangwa e dirisitse sentle. -Sethangwa se agilwe bontle, se nepagetse. -Tlotlofoko e maleba tota mo maithomong, baamogeding le mo bokaong. -Setaele, segalo le tirisopuo di maleba fa go lebeletse dithokego tsa tiro. -Sethangwa ka kakaretso ga se na diphoso morago ga go buisiwa gape le go thothlwa diphoso. -Boleele bo nepagetse.</p>	<p>4</p> <p>-Melao e e thokegang ya popego ya sethangwa e dirisitse sentle. -Sethangwa se agilwe sentle, se buisega bonolo. -Tlotlofoko e maleba mo maithomong, baamogeding le mo bokaong. -Setaele, segalo le tirisopuo go le gantsi di maleba. -Sethangwa go le gantsi ga se na diphoso morago ga go buisiwa gape le go thothlwa diphoso. -Boleele bo nepagetse.</p>	<p>3-3½</p> <p>-Kakanyo e e itumedisang ya dithokego tsa popego ya sethangwa e dirisitse. -Sethangwa se agilwe ka go itumedisa. -Diphoso tse di leng gone ga di kgoreletse kelelo ya dikakanyo. -Tlotlofoko ka tekano mo maithomong, baamogeding le mo bokaong. -Setaele, segalo le tirisopuo di siame, di maleba. -Sethangwa se sa ntse se na le diphoso morago ga go buisiwa gape le go thothlwa diphoso. -Boleele bo nepagetse.</p>	<p>2½</p> <p>-Go kakanyo e e lekaneng ya dithokego tsa popego ya sethangwa. -Sethangwa se agilwe ka dithokego fela tse di thokegang. -Diphoso di mmalwa. -Tlotlofoko e a thaeia e bile ga e maleba mo maithomong, baamogeding le mo bokaong. -Thaelo ya setaele, segalo le tirisopuo fale le fale. -Sethangwa se na le diphoso tse di mmalwa morago ga go buisiwa gape le go thothlwa diphoso. -Boleele jo bo fetang tekano/sethangwa se sekhutshwane thata.</p>	<p>2</p> <p>-Go thaelo ka kakaretso mo tirisong ya melao e e thokegang ya popego ya sethangwa. -Sethangwa se agilwe bokoa e bile se thata go se thaloganya. -Tlotlofoko e thokwa go boeletswa, mme ga e maleba mo maithomong, baamogeding le mo bokaong. -Sethangwa se na le diphoso tse di thibang letsatsi, e bile go thakathakane gotho. -Boleele jo bo fetang tekano/sethangwa se sekhutshwane thatathata.</p>	<p>0-1½</p> <p>-Ga go a dirisiwa melao ya popego ya sethangwa. -Sethangwa se agilwe bokoa e bile go thata go se thaloganya. -Tlotlofoko e thoka go boeletswa ka tsenelelo, mme ga e maleba mo maithomong, baamogeding. -Sethangwa se diphoso gotho tse di thibang letsatsi, e bile go thakathakane gotho. -Boleele jo bo fetang tekano/sethangwa se sekhutshwane thatathata.</p>
--	--	--	---	---	---	---	---



KAROLO YA A: TLHAMO**MEFUTA YA DITLHAMO****Tlhamo ya kanelo**

Mofuta o wa tlhamo, o anela ka sengwe kgotsa tiragalo e e fetileng. E ka kwalwa go tswa mo matlhakoreng a a farologaneng.

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya kanelo.

- Ditiragalo di tshwanetse go latelana sentle, mme mmuisi a dumele gore di diragetse, le fa tota e le dijo tsa ditoro.
- Tlhamo e kwalwe ka paka e e fetileng.
- Matseno e nne a a ngokang.
- Kanelo e ntle go le gantsi e tlhagisa ntlha e e rileng.
- Bokhutlo e nne jo bo kgodisang.
- Kanelo e tshwanetse go ngoka mmuisi go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bofelong.
- Setaele, puo le ditiragalo di tshwanetse go itumedisa babuisi.
- Kanelo e e atlegileng e bontsha diteng tse di maleba.
- Go tshwanetswe go elwa tlhoko gore mofuta o wa tlhamo o a anela.

Tlhamo ya tlhaloso

Mokwadi mo tlhamong e, o tlhalosa sengwe ka mokgwa o mmuisi a tla itemogelang se se tlhalosiwang jaaka go batlega.

Dintlha tse di latelang di tshwanetse go elwa tlhoko fa go tshwaiwa tlhamo ya tlhaloso:

- Motlhatlhojwa o tshwanetse go tlhalosa setshwantsho kgotsa setlhogo ka mafoko a a rileng.
- Motlhatlhojwa a tlhophe mafoko le tiriso ya mafoko a a bontshang maikutlo ka kelotlhoko go gorosa molaetsa sentle.
- Go dirisiwe ditshwantsho tsa pono, modumo, kutlo, go tlhalosa mofuta o wa tlhamo sentle.
- Puo ya botshwantshi e dirisiwe ka boitshimoleledi.
- Motlhatlhojwa a bontshe fa a na le maitemogelo mo setlhogong se.

PALOGOTLHE YA KAROLO YA A: 40

KAROLO YA B: DITLHANGWA TSE DILEELE TSA TIRISANO**2.1 LEKWALO LA BOTSALANO**

Lekwalo la botsalano ke le le kwalelwang tsala kgotsa mongwe mo lesikeng, motlhatlhojwa o tshwanetse go dirisa segalo se se mo magareng.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko:

- Lekwalo le, le lekhutshwane, mme diteng tsa lona di tshwanetse go tthalosa ka loeto lwa kwa serapeng sengwe sa diphologolo.
- Go se ka ga nna le diphoso mo lekwalong le.
- Motlhatlhojwa a neelane ka maikutlo a gagwe mabapi le se se diragetseng ka letsatsi leo.
- Motlhatlhojwa a kwale aterese e le nngwe, aterese e se nne le lebokoso la poso le nomoro ya ntlo ka nako e le nngwe.

2.2 LEKWALO LA SEMMUSO

Lekwalo la semmuso le kwalelwa setheo sengwe se se rileng. Lekwalo le, le lekhutshwane, ka lona motlhatlhojwa o leboga moruti ka tiro e ntle e a e diretseng mokgatlo wa bašwa ba kereke ka go simolola porojeke ya go kokoanya madi.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko:

- Go se ke ga nna le diphoso mo lekwalong le.
- Motlhatlhojwa a dirise puo le mafoko a a maleba a go leboga moruti.
- A kwale dinomoro tsa mogala kwa a ka fitlhelwang gona fa a tlhokiwa ke moruti.
- Motlhatlhojwa a kwale diaterese di le pedi, ya gagwe le ya motho yo a mo kwalelang.

2.3 PEGELO

Pegelo ke tlhaloso e e rulagantsweng ya ditiro kgotsa ditiragalo, maitemogelo le diphitlhelelo tsa motlhatlhojwa. E thusa go boloka molaetsa kgotsa tiragalo nngwe ya botlhokwa mo setheong. Pegelo e, e neelana ka kitsiso ka ga kotsi e e tlholwang ke tiriso e e botlhaswa ya diritibatsi mo motseng.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko:

- Setlhogo sa pegelo se bolela sentle gore e ka ga eng.
- Motho yo o tshwanetseng go amogela pegelo o tthagisitswe.
- E kwadilwe ka pakapheti.
- Dintlha tsa botlhokwa di totobaditswe.
- Ditlhogwana di kwadilwe ka ditlhaka tse dikgolo.
- Ditlhogwana di neilwe dinomoro gore di fitlhelwe bonolo.
- Motlhatlhojwa o kwadile mosaeno le letlha le a kwadileng ka lona.


2.4 LEKWALO LA SEMMUSO

Lekwalo la semmuso le kwalelwa setheo sengwe se se rileng.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko:

- Lekwalo le, le lekhutshwane, ka lona motlhatlhojwa o gomotsa tsala ka go latlhegelwa ke kgaitsadie mo kotsing ya sejanaga.
- Go se ke ga nna le diphoso mo lekwalong le.
- Motlhatlhojwa a dirise puo le mafoko a a maleba a go gomotsa tsala ya kgaitsadie.
- Motlhatlhojwa a kwale diaterese di le pedi, ya gagwe le ya motho yo a mo kwalelang.

PALOGOTLHE YA KAROLO YA B: 20



KAROLO YA C: DITLHANGWA TSE DIKHUTSHWANE TSA TIRISANO**3.1 TSHEDIMOSETSO YA TSELA**

E dirisediwa go naya mongwe tshedimosetso ya tsela e a tla e dirisang go ya kwa lefelong lengwe.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko:

- Maina a mebila.
- Matshwao a tsela (diroboto, le matshwao a mangwe).
- Dikago (maina a dikereke, mabenkele, mafelo a go tshela leokwane, diholo).
- Maborogo.
- Mokwalo o ngoke babuisi/mmepe wa tsela o buisege.
- Dintlha tsa tshedimosetso di tlhagisiwe.

3.2 TALETSO

Taletso ke karata e e dirisetwang go laletsa baeng go tla moletlong o o rileng (lenyalo).

Karata e kwala ka **mmegi**, ka jalo ga go dirisiwe, *Ke, re, o*.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko:


- Leina la motho yo o romelang taletso.
- Leina (ditlhaka tsa ntlha tsa maina) le sefane tsa molalediwa.
- Bolela gore se moeng a lalediwang kwa go sona ke eng, sekao, keteko ya letsatsi la lenyalo.
- Fa go tlhokega bolela lebaka la moletlo.
- Neela lefelo, letsatsi, letlha le nako ya moletlo.
- Ka kopo araba (R.S.V.P) neela letlha le balalediwa ba tshwanetseng go araba ka lone.
- Bolela mokgwa wa moaparo o o tlhokegang, sekao, makgethe a a lokologileng/setso.

3.3 PHOUSERARA

Phousetara e dirisediwa go phasalatsa tiragalo nngwe kgotsa go rekisa sengwe. Phousetara e dirisediwa go neelana ka temoso ya kelotlhoko ya tiriso ya metsotso e le masomeamarataro le borobedi (68) ka letsatsi la matsalo a gaRreRolihlaha Mandela.

Dintlha tse di tshwanetseng go elwa tlhoko:

- Setlhogo se tlhagisiwe ka botlalo.
- Mokwalo o ngoke babuisi.
- Ditshwantsho di bonale sentle.
- Dintlha tsa tshedimosetso di tlhagisiwe.
- Letlha, nako le lefelo la tiragalo di tlhagisiwe ka botlalo.



PALOGOTLHE YA KAROLO YA C: 20
PALOGOTLHE: 80

